

Broj štete \_\_\_\_\_ Protokol \_\_\_\_\_ Datum protokola \_\_\_\_\_

**PRIJAVA I ODŠTETNI ZAHTEJ ZA ŠTETU OD OSIGURANJA JAMSTVA  
(tarifna grupa 15.- osiguranje jamstava)**

Poslovna jedinica \_\_\_\_\_

Broj police \_\_\_\_\_

Period osiguranja \_\_\_\_\_

**PODACI O OSIGURANIKU**

Ime i prezime / Naziv tvrtke: \_\_\_\_\_

JMBG/ID broj 

Grad \_\_\_\_\_ Općina \_\_\_\_\_ Poštanski broj \_\_\_\_\_

Ulica i broj \_\_\_\_\_ Kontakt telefon \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

Zanimanje \_\_\_\_\_

**PODACI O OSIGURANOM SLUČAJU**

Datum \_\_\_\_\_ Vrijeme \_\_\_\_\_ Mjesto \_\_\_\_\_

Opis događaja, detaljno opisati uzrok i nastanak: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Jeste li u još nekom osig. društvu prijavili zahtjev za naknadu za ovaj vid štete i gdje? \_\_\_\_\_

**PODACI ZA ISPLATU ODŠTETE**Isplatu izvršiti: ☐ Oštećeniku ☐ Korisniku ☐ Opunomoćeniku

Vlasnik računa (ime i prezime / naziv tvrtke): \_\_\_\_\_

Naziv banke oštećenika/opunomoćenika \_\_\_\_\_

Lični račun u banci/Transakcijski račun Transakcijski broj banke IBAN \_\_\_\_\_ SWIFT **NA KOJI NAČIN ŽELITE DA VRŠITE KOMUNIKACIJU SA ASA CENTRAL OSIGURANJEM TOKOM OBRADE ZAHTEJEVA?**☐ Telefon - sms poruka ☐ E-mail ☐ Pošta ☐ Drugi način \_\_\_\_\_

Pod punom moralnom, materijalnom i krivilnom odgovornošću izjavljujem/o da su navedeni podaci tačni i istiniti. Ovlašćujem ASA CENTRAL OSIGURANJE d.d. da se obavještenje o zdravstvenom stanju oštećenika i ispravnosti odgovora može obratiti svim zdravstvenim ustanovama, a ove ljekare ovlašćujem da mogu dati tražena obavještenja bez moje posebne saglasnosti. Također izjavljujem/o i da su svi podaci o primatelju odštete i bankonom računu na koji će se izvršiti uplata tačni i istiniti.

Saglasan/na sam da ASA CENTRAL OSIGURANJE d.d. Sarajevo vrši obradu mojih ličnih podataka (ime i prezime, adresa stanovanja, telefonski broj, e-mail, JMBG, kopija lične karte i bankovnog računa) u skladu sa pozitivnim pravnim aktima uz ovlaštenje za prikupljanje dodatnih podataka potrebnih za utvrđivanje osnovanosti i visine odštetnog zahtjeva (od: MUP, IDEEA, U slučaju potrebe Obavijest o odustanku od date saglasnosti i ovlaštenja ću dostaviti pismenim putem.

Kao nosilac ličnih podataka, izjavljujem da želim da ASA CENTRAL OSIGURANJE d.d. Sarajevo predam na uvid lične dokumente iz kojih su vidljivi moji lični podaci, odnosno izjavljujem da želim da predam kopije ličnih dokumenata i da sam saglasan/a da se u svrhu rješavanja odštetnog zahtjeva mogu obrađivati moji lični podaci, koji me identifikuju ili iz kojih se može utvrditi moj identitet, a posebno se moja izričita saglasnost odnosi na lične podatke o zdravstvenom stanju, te da se isti, zajedno sa medicinskom dokumentacijom mogu dostavljati i ostalim subjektima uključenim u obradu odštetnog zahtjeva u Bosni i Hercegovini i inostranstvu.

Navedenu saglasnost dajem za vremenski period do okončanja obrade odštetnog zahtjeva.

Mjesto i datum prijave

Podnositelj  
Potpis/ovlaštena osoba i pečat